

# USTAV

## REPUBLIKE SRPSKE

### I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Član 1. zamjenjen je Amandmanom XLIV, koji glasi:  
**"Republika Srpska je država srpskog naroda i svih njenih građana".**

Član 2.

Stav 1. člana 2. zamjenjen je Amandmanom XLV, koji glasi:  
**"Teritorija Republike je jedinstvena, nedjeljiva i neotuđiva."**  
Stav 2. člana 2. zamjenjen je Amandmanom LV, koji glasi:  
**"Sporazum o promjeni granice između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine može se iznijeti i na potvrdu putem referendumu u Republici".**

Član 3.

Član 3. zamijenjen je tačkom 1. Amandmana LV, koja glasi:  
**"Republici pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koje su Ustavom Bosne i Hercegovine izričito prenesene na njene institucije."**

Član 4.

Član 4. zamijenjen je tačkom 2. Amandmana LV, koja glasi:  
**"Republika može, shodno Ustavu Bosne i Hercegovine, da uspostavlja specijalne paralelne odnose sa Saveznom Republikom Jugoslavijom i njenim republikama članicama."**

Član 5.

Ustavno uređenje Republike temelji se na:

- garantovanju i zaštitu ljudskih sloboda i prava u skladu sa međunarodnim standardima;
- obezbjeđivanje nacionalnih ravnopravnosti;
- socijalnoj pravdi;
- tržišnoj privredi;
- Višestranačkom sistemu;
- parlamentarnoj demokratiji i podjeli vlasti;
- slobodnim izborima;
- lokalnoj samoupravi;
- zaštiti prava etničkih grupa i drugih manjina.

## Član 6.

Stav 1. člana 6. zamjenjen je Amandmanom XLVII, koji glasi:

**"Građani Republike imaju državljanstvo Republike Srpske".**

Član 6. dopunjjen je Amandmanom XXX, koji glasi:

**"Građanin Republike ne može biti lišen državljanstva, prognan ili ekstradiran".**

## Član 7.

U Republici je u službenoj upotrebi srpski jezik i jekavskog i ekavskog izgovora i cirilično pismo, a latinično pismo na način određen zakonom.

Na područjima gdje žive druge jezičke grupe u službenoj upotrebi su i njihovi jezici i pisma, na način određen zakonom.

## Član 8.

Republika ima zastavu, grb i himnu.

Izgled zastave i grba i tekst himne uređuju se ustavnim zakonom.

## Član 9.

Glavni grad Republike je Sarajevo.

## II. LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

### Član 10.

Građani Republike su ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pred zakonom i uzivaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalni pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo.

### Član 11.

Život čovjeka je neprikosnoven.

Smrtna kazna može se izuzetno propisati i izreći samo za najteže oblike teških krivičnih djela.

### Član 12.

Sloboda i lična bezbjednost čovjeka su nepovrijedivi.

Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda, osim u slučajevima i po postupku koji su utvrđeni zakonom.

### Član 13.

Ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duševni integritet, čovjekova privatnost, lični i porodični život su nepovrijedivi.

## Član 14.

Niko ne smije biti podvrgnut mučenju, svirepom, nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju.

Zabranjeno je i kažnjivo svako iznuđivanje priznanja i izjava.

Zabranjeno je na bilo kom licu, bez njegovog pristanka, vršiti medicinske i druge naučne oglede.

## Član 15.

Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo.

Lišavanje slobode može trajati samo dok postoje zakonski uslovi za to.

Lice za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo krivično djelo može biti pritvoreno i zadržano u pritvoru samo kad je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili radi bezbjednosti ljudi.

Pritvor se određuje odlukom suda, a samo izuzetno, pod uslovima određenim zakonom, odlukom drugog zakona ovlašćenog organa - najduže do tri dana.

Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe.

## Član 16.

Svako ima pravo na jednaku zaštitu sovjih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.

Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

## Član 17.

Svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom nanose službeno lice ili državni organ, odnosno organizacija koja vrši javna ovlašćenja.

Lice koje je neopravdano osuđeno ili nezakonito i bez osnova lišeno slobode, ima pravo na rehabilitaciju, naknadu štete, javno izvinjenje i druga zakonom utvrđena prava.

## Član 18.

Licu optuženom za krivično djelo jamči se pravedno suđenje.

Optuženo lice mora biti u najkracem zakonskom roku obavješteno o razlozima optužbe.

Optuženom licu ne može se suditi u njegovoj odsutnosti.

Optuženom koji nije dostupan суду može se suditi u odsutnosti samo u zakonom određenim slučajevima.

## Član 19.

Zajamčeno je pravo na odbranu.

Jamči se pravo na slobodan izbor branioca i nesmetano opštenje sa njim.

Branilac ne može biti pozvan na odgovornost za radnje preduzete u postupku odbrane.

## Član 20.

Niko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije bilo zakonom predviđeno kao kažnjivo djelo, niti mu se može izreci kazna koja za to djelo nije zakonom bila predviđena. Niko ne može biti smatrani krivim za krivično djelo dok to ne bude utvrđeno pravosnažnom sudskom odlukom.

### Član 21.

Gradani se mogu slobodno kretati, nastanjuvati i boraviti na teritoriji Republike, slobodno napuštati tu teritoriju i na nju se slobodno vraćati.

Zakonom se mogu uvesti ograničenja kretanja samo ako je to neophodno radi vođenja krivičnog postupka ili radi zaštite bezbjednosti i zdravlja ljudi.

Nikakva ograničenja iz političkih razloga ne mogu biti ustanovljena.

### Član 22.

U članu 22. brisane su riječi: "**i Jugoslavije**" (Amandman I.VII tačka 4.).

Sloboda i tajnost dopisivanja i drugih oblika opštenja su nepovredivi.

Zakonom se može propisati da se samo na osnovu odluke suda može odstupiti od načela nepovredivosti slobode i tajnosti dopisivanja i drugih oblika opštenja, ako je to neophodno radi provođenja krivičnog postupka ili radi bezbjednosti Republike.

### Član 23.

Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korišćenja ličnih podataka, uređuje se zakonom.

Zabranjeno je korišćenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.

Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.

### Član 24.

Stan je nepovrediv.

Zakonom se može propisati da službeno lice na osnovu naloga suda može ući u stan ili druge prostorije protiv volje njihovog držaoca i izvršiti pretres. Pretres se vrši u prisustvu dva svjedoka.

Službeno lice može pod uslovima utvrđenim zakonom, ući u tuđi stan ili druge prostorije i bez odluke suda i izvršiti pretres ako je to neophodno radi hvatanja učinioca krivičnog djela ili radi spasavanja ljudi i imovine.

### Član 25.

Zajamčena je sloboda misli i opredjeljenja, savjesti i uvjerenja, kao i javnog izražavanja mišljenja.

### Član 26.

Zajamčena je sloboda štampe i drugih sredstava javnog obavještavanja.

U stavu 2. člana 26. riječ "neovisnih" zamjenjena je riječju "novinskih" (Amandman XLIII tačka 1.).

Slobodno je osnivanje novinskih i izdavačkih preduzeća, izdavanje novina i javno obavještavanje

drugim sredstvima u skladu sa zakonom.

Cenzura štampe i drugih vidova javnog obavještavanja je zabranjena.

Sredstva javnog obavještavanja dužna su da blagovremeno, istinito i objektivno obavještavaju javnost.

Jamči se pravo na ispravku neistinitog obavještavanja kojim se povređuje nečije pravo ili na zakonu zasnovani interes, kao i pravo na naknadu štete nastale na tom osnovu.

### Član 27.

Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno.

Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.

### Član 28.

Jamči se sloboda vjeroispovijesti.

Vjerske zajednice su jednake pred zakonom, slobodne i vršenju vjerskih poslova i vjerskih obreda, mogu osnivati vjerske škole i izvoditi vjersku nastavu u svim školama svih stepena obrazovanja, baviti se privrednim i drugim djelatnostima, primati poklone, stvarati zadužbine i njima upravljati, u skladu sa zakonom.

Srpska pravoslavna crkva je crkva srpskog naroda i drugih naroda pravoslavne vjere.

Država materijalno pomaže pravoslavnu crkvu, sarađuje sa njom u svim oblastima, a naročito na čuvanju, njegovanju i razvijanju kulturnih, tradicionalnih i drugih duhovnih vrijednosti.

### Član 29.

Građanin koji je navršio 18 godina života ima pravo da bira i da bude biran.

Biračko pravo je opšte i jednako, izbori su neposredni, a glasanje tajno.

član 29. dopunjjen je tačkom 4. Amandman LVII, koja glasi:

**"Biračko pravo na osnovu člana 29. stiče se nakon prethodnog prebivališta u određenom mjestu u trajanju koje se utvrđuje zakonom."**

### Član 30.

Građani imaju pravo na mirno okupljanje i javni protest.

Sloboda okupljanja može se zakonom ograničiti samo radi zaštite bezbjednosti ljudi i imovine.

### Član 31.

Zajamčena je sloboda političkog organizovanja i djelovanja u skladu sa zakonom.

Zabranjeno je političko organizovanje i djelovanje usmjereni na ugrovavanje demokratije, narušavanje integriteta Republike, kršenja Ustavom zajamčenih sloboda i prava i raspirivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i netrpeljivosti.

### Član 32.

Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno

izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.

### Član 33.

Gradani imaju pravo da učestvuju u obavljanju javnih poslova i da pod jednakim uslovima budu primljeni u javnu službu.

### Član 34.

Građaninu se garantuje sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti i kulture i pravo upotrebe svog jezika i pisma.

Niko nije dužan da se izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Stav 3. člana 34. brisan je na osnovu tačke 6. Amandmana LVII.

### Član 35.

Čovjek ima pravo na zdravu životnu sredinu. Svako je, u skladu sa zakonom dužan da u okviru svojih mogućnosti štiti i unapređuje životnu okolinu.

### Član 36.

Porodica, majka i dijete imaju posebnu zaštitu.

Brak i odnosi u braku i porodici uređuju se zakonom.

Pravo je čovjeka da slobodno odlučuje o rađanju djece.

Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o podizanju i vaspitanju svoje djece.

Djeca su dužna da se staraju o svojim roditeljima kojima je potrebna pomoć.

Djeca rođena van braka imaju jednaka prava i dužnosti kao i djeca rođena u braku.

Maloljetnici o kojima se roditelji ne staraju, kao i lica koja nisu u mogućnosti da se sama staraju o sebi i zaštiti svojih prava i interesa, imaju posebnu zastitu.

### Član 37.

Svako ima pravo na zaštitu zdravlja.

Zajamčeno je pravo na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Djeca, trudnice i stara lica imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz javnih prihoda, a druga lica pod uslovom utvrđenim zakonom.

### Član 38.

Svako ima pravo na skolovanje pod jednakim uslovima.

Osnovno školovanje je obavezno i besplatno.

Svakome je pod jednakim uslovima dostupno srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje.

U stavu 4. člana 38. riječi "i učilišta" brisane su (Amandman XLVIII tačka 2).

Građani mogu osnivati privatne škole, u skladu sa zakonom.

### Član 39.

Svako ima pravo na rad i slobodu rada.

Prinudni rad je zabranjen.

Svako je slobodan u izboru zanimanja i zaposlenja i pod jednakim uslovima mu je dostupno

radno mjesto i funkcija.

Zaposlenima može prestati radni odnos protivno njihovoj volji na način i pod uslovima koji su utvrđeni zakonom i kolektivnim ugovorom.

Svako po osnovu rada ima pravo na zaradu, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

#### Član 40.

Zaposleni imaju pravona ograničeno radno vrijeme, dnevni i sedmični odmor, te plaćeni godišnji odmor i odsustva, u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu, u skladu sa zakonom.

Omladina, žene i invalidi imaju posebnu zaštitu.

#### Član 41.

Zajamčena je sloboda sindikalnog organizovanja i djelovanja.

#### Član 42.

Zaposleni imaju pravo na štrajk, pod uslovima utvrđenim zakonom.

#### Član 43.

Pravo zaposlenih i članova njihovih porodica na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje uređuje se zakonom i kolektivnim ugovorom.

Jamči se, pod uslovima utvrđenim zakonom, pravo na materijalno obezbjeđenje za vrijeme privremene nezaposlenosti.

Građani koji su djelimično sposobni za rad obezbjeduju se osposobljavanjem za odgovarajući posao i uslovi za njihovo zapošljavanje, u skladu sa zakonom.

Republika obezbjeđuje pomoć i socijalnu sigurnost građanima koji su nesposobni za rad i nemaju sredstva za izdržavanje.

#### Član 44.

Stranci imaju ljudska prava i slobode utvrđene ustavom i druga prava utvrđena zakonom i međunarodnim ugovorima.

Strani državljanstva mogu dobiti azil u Republici ako su progonjeni zbog učešća u pokretima za socijalno i nacionalno oslobođenje, zbog zalaganja za demokratiju, ljudska prava i osnovne slobode ili za slobodu naučnog i umjetničkog stvaranja.

#### Član 45.

Svako je dužan da se pridržava Ustava i zakona.

Svako je dužan da savjesno i odgovorno vrši povjerenu mu javnu funkciju.

#### Član 46.

Svako je dužan da drugom pruži pomoć u nevolji i da učestvuje u otklanjanju opšte opasnosti.

#### Član 47.

Član 47. brisan je na osnovu tačke 7. Amandmana LVII.

#### Član 48.

Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.

Stav 2. člana 48. brisan je na osnovu tačke 8. Amandmana LVII.

Obezbeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naredjenjem.

#### Član 49.

Slobode i prava se ostvaruju, a dužnosti ispunjavaju neposredno na osnovu ustava, osim kada je ustavom predviđeno da se uslovi za ostvarivanje pojedinih od njih utvrđuju zakonom.

Zakonom se može propisati način ostvarivanja pojedinih prava i sloboda samo kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje.

Stav 3. člana 49. brisan je Amandmanom XXXV tačka 3.

Poglavlje o ljudskim pravima i osnovnim slobodama dopunjeno je tač. 1. do 3. Amandmana LVII, koje glase:

**"U slučaju različitosti u odredbama o pravima i slobodama između ustava Republike Srpske i ustava Bosne i Hercegovine, primjenjuju se one odredbe koje su za pojedinca povoljnije.**

**Odredbe članova 10, 21, 30, 32, 33, 34, 38, i 43. Ustava o pravima i slobodama građana tretiraju se kao odrebe o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i odnose se na sve, a ne samo na građane.**

**Odredbe članova 13, 22, 23, 24, 25, 26, 28. i 30. Ustava o pravima i slobodama ostvariće se u skladu sa odgovarajućim odredbama članova 8. do 11. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda".**

### III. EKONOMSKO I SOCIJALNO UREĐENJE

#### Član 50.

Ekonomsko i socijalno uredenje zasniva se na ravnopravnosti svih oblika svojine i slobodnom privređivanju, samostalnosti preduzeća i drugih oblika privređivanja u sticanju i raspodjeli dobiti i slobodnom kretanju robe, rada i kapitala u Republici kao jedinstvenom privrednom prostoru.

#### Član 51.

Republika mjerama ekonomске i socijalne politike podstiče ekonomski razvoj i povećanje socijalnog blagostanja građana.

#### Član 52.

Slobodno preuzetništvo može se zakonom ograničiti radi zaštite interesa Republike, čovjekove okoline, zdravlja i bezbjednosti ljudi.

Zabranjeni su monopolji.

#### Član 53.

Republika obezbeđuje zaštitu potrošača.

#### Član 54.

Svi oblici svojine imaju jednaku pravnu zaštitu.

#### Član 55.

Jamči se pravo nasljeđivanja, u skladu sa zakonom.

#### Član 56.

Zakonom se može ograničiti ili oduzeti pravo svojine, uz pravičnu naknadu.

Član 56. dopunjjen je tačkom 1. Amandmana XXXI, koja glasi:

**"Za vrijeme ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti ili vanrednog stanja zakonom se može ograničiti raspolaganje ili utvrditi poseban način korišćenja dijela sredstava pravnih i fizičkih lica.**

#### Član 57.

Član 57. zamjenjen je Amandmanom XLVIII, koja glasi:

**"Strana lica mogu sticati pravo svojine i prava na osnovu ulaganja kapitala, u skladu sa zakonom.**

**Svojinska i druga prava stranog ulagača stečena na osnovu uloženog kapitala, ne mogu se ograničiti ili oduzeti zakonom ili drugim propisom.**

Jamči se pravo stranom licu da obavlja privrednu ili drugu djelatnost i prava po osnovu poslovanja, pod uslovima koji se ne mogu mijenjati na njegovu štetu.

**Stranom ulagaču jamči se slobodno iznošenje dobiti i uloženog kapitala iz Republike.**

**Zakonom se može izuzetno kada to zahtijeva opšti društveni interes, utvrditi u kojim djelatnostima, odnosno područjima, strano lice ne može osnovati vlastito preduzeće".**

#### Član 58.

Svojinska prava i obaveze nad sredstvima u društvenoj svojini i uslovi pod kojima se ta sredstva prenose u druge oblike svojine uređuju se zakonom.

Stav 2. člana 58. zamjenjen je tačkom 2. Amandmana XXXI, koja glasi:

**"Sredstva u drustvenoj i državnoj svojini mogu se otudivati, po pravilu, samo po tržišnim kriterijima.**

#### Član 59.

Prirodna bogatstva, gradsko građevinsko zemljište, nekretnine i stvari od naročitog privrednog, kulturnog i istorijskog značaja, za koje je zakonom određeno da su od opšteg interesa, u državnoj su svojini.

Pojedina dobra od opšteg interesa mogu biti i u privatnoj svojini pod uslovima utvrđenim zakonom.

Na dobrima od opšteg interesa i na gradskom građevinskom zemljištu može se, pod uslovima utvrđenim zakonom, stići pravo korišćenja.

Upotreba i iskorišćavanje stvara od posebnog kulturnog, naučnog, umjetničkog ili istorijskog značaja ili od značaja za zaštitu prirode i čovjekove okoline mogu se na osnovu zakona

ograničiti, uz punu naknadu vlasniku.

Zakonom se uređuje zaštita, korišćenje, unapređivanje i upravljanje dobrima od opšteg interesa radi plaćanja naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa i gradskog građevinskog zemljišta.

#### Član 60.

Fizička i pravna lica ostvaruju svojinska prava na nepokretnosti prema njihovoј prirodi i namjeni, u skladu sa zakonom.

Jamči se svojina na poljoprivredno zemljište, na šume i šumsko zemljište u zakonom utvrđenim granicama.

#### Član 61.

Republika jamči minimum socijalne sigurnosti građana i obezbeđuje funkcionisanje javnih službi, u skladu sa zakonom.

Finansiranje javnih službi vrši se preko fondova i budžeta, u skladu sa zakonom.

#### Član 62.

Republika i opština budžetom utvrđuju javne prihode i javne rashode.

Sredstva budžeta su porezi, takse i drugi zakonom utvrđeni prihodi.

#### Član 63.

Obaveza plaćanja poreza i drugih dažbina je opšta i utvrđuje se prema ekonomskoj snazi obveznika.

#### Član 64.

Republika štiti i podstiče:

- racionalno korišćenje prirodnih bogatstava u cilju zaštite i poboljšanja kvaliteta života i zaštite i obnove sredine u opštem interesu;
- očuvanje i obogaćivanje istorijskog, kulturnog i umjetničkog blaga;
- naučnoistraživački rad;
- štednju u svim njenim oblicima, a posebno štednju koja je usmjerena na privredne aktivnosti i otkup stanova;
- zadruge i zadružarstvo;
- zanatstvo;
- fizičku kulturu i sport.

#### Član 65.

Zaposleni imaju pravo učešća u upravljanju preduzećem, u skladu sa zakonom.

U upravljanju fondovima i dobrima u državnoj svojini zakonom se obezbeđuje uticaj građana.

### IV. PRAVA I DUŽNOSTI REPUBLIKE

#### Član 66.

Prava i dužnosti Republike vrše Ustavom određeni republički organi.  
Ljudska prava i slobode, jednakost pred zakonom, samostalnost i jednak položaj preduzeća i drugih organizacija, ustavni položaj i prava jedinica lokalne samouprave osnova su i mjera ovlašćenja i odgovornosti republičkih organa.

### Član 67.

Republički organi, u okviru ustavom utvrđenih prava i dužnosti Republike, utvrđuju politiku, donose i izvršavaju zakone, druge propise i opšte akte, vrše zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Organima i organizacijama u opština može se povjeriti izvršavanje zakona i ostalih propisa i opštih akata iz okvira prava i dužnosti Republike.

Zakonom se uređuje odgovornost za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata.

### Član 68.

Član 68, zamjenjen je Amandmanom XXXII, koji glasi:

"Republika uređuje i obezbjeđuje:

**1) Integritet, ustavni poredak i teritorijalnu cjelokupnost Republike;**

U podtačci 1) Amandmana XXXII riječi "suverenost, nezavisnost" zamjenjene su riječima: "integritet, ustavni poredak" (tačka 1. Amandmana LVIII).

**2) odbranu i bezbjednost;**

**3) mjere za slučaj ratnog stanja, neposredne ratne opasnosti i vanrednog stanja;**

**4) ustavnost i zakonitost;**

**5) ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda;**

**6) svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, njihovih udruženja i komora, ekonomske odnose sa inostranstvom, koji nisu preneseni na institucije Bosne i Hercegovine, tržište i planiranje;**

U podtačci 6) Amandman XXXII iza riječi: "ekonomske odnose sa inostranstvom" dodate su riječi: "koji nisu preneseni na institucije Bosne i Hercegovine" (tačka 2. Amandmana LVIII).

**7) Bankarski i poreski sistem;**

U podtačci 7) Amandmana XXXII riječi "monetarni", "devizni" i carinski" se brišu (tačka 3. Amandmana LVIII).

**8) osnovne ciljeve i pravce privrednog, naučnog, tehnološkog demografskog i socijalnog razvoja, razvoja poljoprivrede i sela, korišćenje prostora, politiku i mjere za usmjeravanje razvoja i robne rezerve;**

**9) kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica i prikupljanje statističkih i drugih podataka od opštег interesa;**

**10) organizaciju, nadležnosti i rad državnih organa;**

**11) sistem javnih službi,**

**12) radne odnose, zaštitu na radu, zapošljavanje, socijalno osiguranje i druge oblike socijalne zaštite, zdravstvo, boračku i invalidsku zaštitu, brigu o djeci i omladini, obrazovanje, kulturu i zaštitu kulturnih dobara, fizičku kulturu;**

**13) zaštitu životne sredine;**

**14) sistem javnog informisanja;**

**15) međunarodnu saradnju, osim one koja je prenesena institucijama Bosne i Hercegovine.**

U podtačci 15) Amandmana XXXII dodate su riječi: "osim one koja je prenesena institucijama Bosne i Hercegovine" (tačka 4. Amandmana LVIII)

**16) saradnju sa srpskim narodom izvan Republike;**

- 17) finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike;**
- 18) druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom".**

## V. ORGANIZACIJA REPUBLIKE

Član 69.

Državna vlast u Republici organizuje se na načelu podjele vlasti.  
Ustavotvornu i zakonodavnu vlast ostvaruje Narodna skupština.  
Stav 3. člana 69. zamjenjen je Amandmanom XXXII, koji glasi:  
**"Republiku predstavlja i njeno državno jedinstvo izražava predsjednik Republike".**  
Izvršnu vlast vrši Vlada.  
Sudska vlast pripada sudovima.  
Zaštitu ustavnosti i zakonitosti obezbjeđuje Ustavni sud.

### I. Narodna skupština

Član 70.

Narodna skupština:

1. odlučuje o primjeni Ustava;
2. donosi zakone, druge propise i opšte akte;
3. donosi plan razvoja, prostorni plan, budžet i završni račun;
4. utvrđuje teritorijalnu organizaciju Republike;
5. raspisuje republički referendum;
6. raspisuje republički javni zajam i odlučuje o zaduženju Republike;
7. raspisuje izbore za narodne poslanike i za predsjednika Republike;
8. bira, imenuje i razriješava funkcionere, u skladu sa Ustavom i zakonom;
9. vrši kontrolu rada Vlade i drugih organa koji su joj odgovorni, u skladu sa Ustavom i zakonom;
10. daje amnestiju;
11. obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom i zakonom.

Član 70. dopunjjen je Amandmanom LIX, koji glasi:

"Narodna skupština:

- 1. bira delegate iz Republike i Vijeće naroda Parlamenta skupštine Bosne i Hercegovine;**
- 2. ratifikuje sporazume koje Republika zaključi sa državama i međunarodnim organizacijama uz pristanak parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine".**

Član 70. dopunjjen je i izmijenjen Amandmanom XXXV i Amandmanom LXI, koji glase:

"Narodna skupština, u skladu sa zakonom, proglašava:

- 1. ratno stanje u slučaju oružanog napada na Republiku;**
- 2. neposrednu ratnu opasnost u slučaju postojanja ozbiljne prijetnje od izbijanja rata;**
- 3. vanredno stanje za Republiku ili dio Republike u slučaju ugrožavanja bezbjednosti, ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja ustavnih organa".**

Član 70. dopunjjen je i Amandmanom XXXV tačka 3. (vidi član 81. Ustava.)

Član 71.

Stav 1. člana 71. zamijenjen je Amandmanom LII, koji glasi:  
**"Narodna skupština ima 83 narodna poslanika".**

Stav 2. člana 71. zamijenjen je tačkom 2. Amandmana XXXVI, koji glasi:

**"Izbornim zakonima se utvrđuju izborne jedinice i sistem podjele mandata kojima se obezbjeđuje da sve opštine budu na odgovarajući način zastupljene u Narodnoj skupštini".**

Narodni poslanici se biraju neposredno i tajnim glasanjem.

Izbor i prestanak mandata narodnih poslanika i obrazovanje izbornih jedinica uređuju se zakonom.

### Član 72.

Narodni poslanici se biraju na četiri godine.

Član 72. dopunjeno je Amandmanom XXXIX i Amandmanom LX, koji glase:

**"Na predlog najmanje 30 narodnih poslanika, Narodna skupština može, dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja poslanika, skratiti svoj mandat.**

**Za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti mandat Narodne skupštine se produžava dok to stanje traje.**

**Narodna skupština ne može skratiti svoj mandat za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti.**

**U slučaju da Narodna skupština skrati svoj mandat ili bude raspuštena, izbori za novu Narodnu skupštinu moraju se održati u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o skraćivanju mandata. Izbole raspisuje predsjednik Republike.**

**Skraćenjem mandata Narodne skupštine prestaje i mandat Vlade.**

**Predsjednik Republike može pošto sasluša mišljenje predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine, odlučiti da Narodna skupština bude raspuštena."**

U stavu 4. tačke 1. Amandmana XXXIX iza riječi: "skrati svoj mandat" dodate su riječi: "ili bude raspuštena" (tačka 2. Amandmana LX).

### Član 73.

Narodni poslanici uživaju imunitet.

Narodni poslanik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili davanje glasa u Narodnoj skupštini.

Narodni poslanik ne može biti pritvoren bez odobrenja Narodne skupštine, osim ako je zatečen u vršenju krivičnog djela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina.

Protiv narodnog poslanika koji se pozove na imunitet ne može se, bez odobrenja Narodne skupštine, pokrenuti krivični postupak.

### Član 74.

Narodna skupština radi u stalnom zasjedanju.

Sjednice Narodne skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Skupštine.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu na zahtjev jedne trećine narodnih poslanika, predsjednika Republike i Vlade.

### Član 75.

Član 75. zamjenjen je Amandmanom XXXVII, koji glasi:

**"Narodna skupština odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika, ako Ustavom nije predviđena posebna većina".**

## Član 76.

Član 76. zamijenjen je Amandmanom XXXVIII, koji glasi:

**"Pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata imaju predsjednik Republike, Vlada, svaki narodni poslanik ili najmanje 3.000 birača.**

**Pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti monetarnog deviznog i kreditnog sistema ima i Narodna banka."**

## Član 77.

Narodna skupština može odlučiti da o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti odluku doneše nakon prethodnog izjašnjavanja građana na referendumu.

## Član 78.

Narodna skupština uređuje svoj rad i organizaciju i način ostvarivanja prava i dužnosti poslanika.

## Član 79.

Narodna skupština ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira na period od četiri godine.

### **2. Predsjednik Republike**

## Član 80.

Predsjednik Republike:

1. predstavlja Republiku;

2. predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika Vlade;

3. predlaže Narodnoj skupštini kandidate za predsjednika i sudske poslove Ustavnog suda;

Tačka 4. člana 80. zamijenjena je tačkom 2. amandmana XL., koja glasi:

**"4. Predsjednik Republike ukazom proglašava zakon u roku od sedam dana od njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini. U tom roku predsjednik Republike može zahtijevati od Narodne skupštine da ponovo odlučuje o zakonu.**

**Predsjednik Republike je dužan da proglaši zakon koji je ponovo usvojen u Narodnoj skupštini".**

5. daje pomilovanja;

6. dodjeljuje odlikovanja i priznanja utvrđena zakonom;

7. obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom.

član 80. dopunjeno je tačkom 1. Amandmana XL, koja glasi:

**"Predsjednik Republike:**

**1) obavlja, u skladu sa Ustavom i zakonom, poslove iz oblasti odbrane, bezbjednosti i odnosa Republike sa drugim državama i međunarodnim organizacijama,**

Podtačka 2 ( tačke 1. Amandmana XL zamijenjena je Amandmanom L, koji glasi:

**"2) Predsjednik Republike ukazom, na predlog Vlade, postavlja i opoziva sefove predstavništva Republike Srpske u inostranstvu i predlaže ambasadore i druge međunarodne predstavnike Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske".**

**3) obrazuje savjetodavna tijela i stručne službe za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti."**

Potpredsjednici Republike pomažu predsjedniku Republike u obavljanju poslova koje im povjeri predsjednik Republike.

Stav 3. člana 80. zamijenjen je tačkom 3. Amandmana XL, koja glasi:

**"Predsjednik Republike određuje koji će ga potpredsjednik Republike zamjenjivati u slučaju privremene sprječenosti da obavlja svoje funkcije."**

### Član 81.

Kada Narodna skupština, zbog vanrednih okolnosti, nije u mogućnosti da se sastane, predsjednik Republike, po pribavljenom mišljenju Vlade, utvrđuje postojanje vanrednih prilika i nalaze mjere za njihovo otklanjanje, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Stav 2. člana 81. zamijenjen je tačkom 2. Amandmana XXXV, koja glasi:

**"U slučaju nemogućnosti da se Narodna skupština sastane, što se konstatuje na osnovu izjave predsjednika Narodne skupštine, ratno stanje ili neposrednu ratnu opasnost proglašava predsjednik Republike.**

**Predsjednik Republike za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na predlog Vlade ili po sopstvenoj inicijativi, i nakon sto sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom o pitanjima iz nadležnosti narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere koje bira odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština.**

Ove uredbe odnosno odluke o imenovanju i razrješenju predsjednik Republike podnosi na potvrdu Narodnoj skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 81. dopunjjen je tačkom 3. Amandmana XXXV, koja glasi:

**"Aktima Narodne skupštine, odnosno aktima predsjednika Republike ako Narodna skupština ne može da se sastane, za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti mogu se, izuzetno, dok to stanje traje, obustaviti pojedine odredbe Ustava koje se odnose na donošenje zakona, drugih propisa i opštih akata i preduzimanja mjera republičkih organa i na pojedine ljudske slobode i prava, osim slobode i prava iz čl. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24. i 25. Ustava, mijenjati organizacija i ovlašćenja izvršnih, upravnih i pravosudnih organa i njihov personalni sastav, kao i teritorijalna organizacija u Republici".**

### Član 82.

Predsjednik Republike može tražiti od Vlade da izloži stavove o pojedinim pitanjima od značaja za Republiku, sazvati sjednicu Vlade i staviti na dnevni red pitanja iz njene nadležnosti.

### Član 83.

Član 83. zamijenjen je tač. 4. i 5. Amandmana XL, koje glase:

**"Na prvim neposrednim izborima birače se samo jedan potpredsjednik Republike.**

**Predsjednika i potpredsjednika Republike biraju građani neposrednim i tajnim glasanjem na vrijeme od pet godina.**

**Predsjednik i potpredsjednik Republike biraju se istovremeno, sa iste izborne liste.**

**Isto lice može biti izabранo za predsjednika ili potpredsjednika Republike najviše dva puta uzastopno".**

### Član 84.

Predsjednik Republike i potpredsjednici Republike prilikom stupanja na dužnost polažu zakletvu pred Narodnom skupštinom.

### Član 85.

U slučaju neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, mandat predsjednika Republike produžava se dok takvo stanje traje, odnosno dok se ne stvore uslovi za izbor predsjednika Republike.

Član 85. dopunjeno je tačkom 6. Amandmana XL, koja glasi:

**"Odredbe člana 85. do 89. Ustava o predsjedniku Republike odnose se i na potpredsjednika Republike".**

### Član 86.

Predsjednik Republike uživa imunitet kao i narodni poslanici.

Član 86. dopunjeno je tačkom 6. Amandmana XL, koja glasi:

**"Odredbe čl. 85. do 89. Ustava o predsjedniku Republike odnose se i na potpredsjednika Republike".**

### Član 87.

Predsjedniku Republike prestaje mandat prije isteka vremena na koje je biran u slučaju ostavke ili opoziva.

Član 87. dopunjeno je tačkom 6. Amandmana XL, koja glasi:

**"Odredbe čl. 85. do 89. Ustava o predsjedniku Republike odnose se i na potpredsjednika Republike".**

### Član 88.

Predsjednik Republike je odgovoran gradanima i oni ga mogu opozvati istim postupkom po kome su ga i izabrali.

Član 88. dopunjeno je tačkom 6. Amandmana XL, koja glasi:

**"Odredbe čl. 85. do 89. Ustava o predsjedniku Republike odnose se i na potpredsjednika Republike".**

### Član 89.

Postupak predlaganja, izbora i opoziva predsjednika Republike uređuje se zakonom.

Član 89. dopunjeno je tačkom 6. Amandmana XL, koja glasi:

**"Odredbe člana 85. do 89. Ustava o predsjedniku Republike odnose se i na potpredsjednika Republike".**

Odredbe Ustava o predsjedniku Republike dopunjene su Amandmanom LIII, koji glasi:

**"Savjetodavno tijelo najvisih ustavnih institucija Republike Srpske je Senat.**

**Senat razmatra pitanja od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske i najvišim ustavnim institucijama daje mišljenje o pitanjima iz njihove nadležnosti.**

**Senat ima do 55 članova koje imenuje predsjednik Republike.**

**Za članove Senata imenuju se istaknute ličnosti iz javnog, naučnog i kulturnog života.**

**Članovi Senata uživaju imunitet kao i narodni poslanici.**

**Sjednice Senata saziva i predsjedava im predsjednik Republike.**

**Organizacija i način funkcionisanja Senata uređuje se zakonom."**

## 3. Vlada i republička uprava

### Član 90.

Vlada:

1. predlaže zakone, druge propise i opšte akte;
2. predlaže plan razvoja, prostorni plan, budžet i završni račun;
3. obezbeđuje provođenje i izvršava zakone, druge propise i opšte akte;
4. donosi uredbe, odluke i druga akta za izvršavanje zakona;
5. daje mišljenje o prijedlozima zakona, drugim propisima i opštih akata koje Narodnoj skupštini podnosi drugi predlagач;
6. utvrđuje načela za unutrašnju organizaciju ministarstava i drugih republičkih organa uprave i upravnih organizacija, postavlja i razriješava funkcionere u ministarstvima, drugim republičkim organima i upravnim organizacijama;
7. usklađuje i usmjerava rad ministarstava i drugih republičkih organa i upravnih organizacija;
8. vrši nadzor nad radom ministarstava i drugih republičkih organa i upravnih organizacija i ukida ili poništava njihove akte koji su u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade;
9. obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom i zakonom.

član 90. dopunjeno je tačkom 1. Amandmana XLI i izmijenjen Amandmanom LXI, koji glase:

**"Vlada odlučuje o obrazovanju predstavništava Republike u inostranstvu".**

### Član 91.

Vlada se bira na period od četiri godine.

Poslije svakog konstituisanja novoizabrane Narodne skupštine bira se nova Vlada.

### Član 92.

Vladu sačinjavaju predsjednik, potpredsjednici i ministri.

Stav 2. člana 92. zamjenjen je tačkom 2. Amandmana XLI, koja glasi:

**"Narodni poslanik koji je predložen za predsjednika ili potpredsjednika Vlade ili ministra ne može učestvovati u odlučivanju o izboru Vlade, a narodni poslanik koji je izabran na te funkcije ne može učestvovati u izglašavanju nepovjerenja Vladi, u glasanju o svom razrješenju i o izvještaju Vlade ili ministarstva kojim rukovodi."**

### Član 93.

Kandidat za predsjednika Vlade izlaže Narodnoj skupštini program Vlade i predlaze njen sastav.

Vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

### Član 94.

Vlada i članovi Vlade odgovaraju Narodnoj skupštini.

Narodna skupština može izglasati nepovjerenje Vladi.

Predlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi može podnijeti najmanje 20 narodnih poslanika.

Vlada može postaviti pitanje svog povjerenja u Narodnoj skupštini.

Predsjednik Vlade može predložiti Narodnoj skupštini razrješenje člana Vlade.

Odluka o razrješenju Vlade ili člana Vlade smatra se usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Vlada ili član Vlade mogu Narodnoj skupštini podnijeti ostavku.

Ostavka ili razrješenje predsjednika Vlade povlači ostavku Vlade.

Vlada kojoj je izglasano nepovjerenje, koja je podnijela ostavku ili kojoj je prestao mandat zbog raspuštanja Narodne skupštine, ostaje na dužnosti do izbora nove Vlade.

Član 94. dopunjjen je tač. 3, 4. i 5. Amandmana XLI, koje glase:

"**Predsjednik Republike predlaže kandidata za predsjednika Vlade u roku od 10 dana od usvajanja ostavke, izglasanja nepovjerenja ili prestanka manda prethodnoj Vladi zbog raspuštanja ili skraćivanja manda Narodne skupštine, a nova Vlada mora biti izabrana u roku od 40 dana od dana predlaganja kandidata za predsjednika nove Vlade.**

**Za vrijeme trajanja manda Vlade, predsjednik Vlade može, na osnovu mišljenja predsjednika Republike i predsjednika Narodne skupštine, vršiti promjene u sastavu Vlade, o čemu obavještava Narodnu skupštinu.**

Ako ocijeni da je došlo do krize u funkcionisanju Vlade, predsjednik Republike može, na inicijativu najmanje 20 poslanika i pošto sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine i predsjednika Vlade, zatražiti od predsjednika Vlade da podnese ostavku. Ukoliko predsjednik Vlade odbije da podnese ostavku, predsjednik Republike ga može razriješiti. Narodna skupština može za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti izglasati nepovjerenje Vladi većinom glasova na sjednici kojoj prisustvuje većina poslanika.

### Član 95.

Članovi Vlade uživaju imunitet kao i narodni poslanici.

O imunitetu članova Vlade odlučuje Vlada.

### Član 96.

Organizacija i način rada Vlade uređuju se zakonom.

### Član 97.

Poslove državne uprave obavljaju ministarstva i drugi republički organi uprave.

Ministarstva i drugi republički organi uprave provode zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade, kao i akte predsjednika Republike, rješavaju u upravnim stvarima, vrše upravni nadzor i obavljaju druge upravne poslove utvrđene zakonom.

Ministarstva i drugi republički organi uprave su samostalni u vršenju Ustavom i zakonom određenih nadležnosti.

Određena upravna ovlaštenja zakonom se mogu povjeriti preduzećima i drugim organizacijama.

## 4. Narodna banka

### Član 98.

Republika ima Narodnu banku.

Status, organizacija, upravljanje i poslovanje Narodne banke uređuje se zakonom.

## 5. Služba za platni promet i finansijsku kontrolu

### Član 99.

Republika ima Službu za platni promet i finansijsku kontrolu.

Status, organizacija, upravljanje i poslovanje Službe za platni promet i finansijsku kontrolu uređuje se zakonom.

## V. TERITORIJALNA ORGANIZACIJA

### Član 100.

Teritorijalna organizacija Republike uređuje se zakonom.

### Član 101.

(član 101. brisan je Amandmanom XXXII).

### Član 102.

Opština preko svojih organa u skladu sa zakonom:

1. donosi program razvoja, urbanistički plan, budžet i završni račun,
2. uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti,
3. uređuje i obezbjeđuje korišćenje gradskog građevinskog zemljista i poslovnog prostora.
4. stara se o izgradnji, održavanju i korišćenju lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od opštinskog značaja.
5. stara se o zadovoljavanju potreba građana u kulturi, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, fizičkoj kulturu, informisanju, zanatstvu, turizmu i ugostiteljstvu, zaštiti životne sredine i drugim oblastima.
6. izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbjeđuje izvršavanje propisa i opštih akata opštine,
7. obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe opštine i uređuje njihovu organizaciju i poslovanje,
8. obavlja i druge poslove utvrđene Ustavom, zakonom i statutom opštine.

Sistem lokalne uprave uređuje se zakonom.

Zakonom se može povjeriti vršenje poslova lokalne uprave u gradu.

## VII. ODBRANA

### Član 104.

Pravo je i dužnost svih građana da brane i štite teritoriju i ustavni poredak Republike Srpske.

U stavu 1. člana 104. brisane su riječi "suverenitet" i "nezavisnost" (Amandman LXIII).

Prava i dužnosti u odbrani uređuju se posebnim zakonom.

### Član 105.

Republika Srpska ima svoju vojsku, koju sačinjava stalni i rezervni sastav.

Stalni sastav sačinjavaju profesionalni vojnici i vojnici na odsluženju vojnog roka.

O vojsci Republike Srpske donosi se poseban zakon.

### Član 106.

Vojskom Republike Srpske u miru i ratu komanduje predsjednik Republike, na osnovu Ustava i zakona.

Predsjednik Republike postavlja, unapređuje i razrješava oficire vojske Republike Srpske u skladu sa zakonom, postavlja i razrješava predsjednike, sudije i sudije porotnike vojnih sudova i vojne tužioce.

## Član 107.

Vojni sudovi i vojni tužioci ustanovljavaju se zakonom.  
Vojni sudovi su nezavisni sudovi i sude na osnovu zakona.

## VIII. USTAVNOST I ZAKONITOST

### Član 108.

Zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom.  
Propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

### Član 109.

Zakoni, drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu.  
Prije stupanja na snagu, zakoni, drugi propisi i opšti akti državnih organa objavljuju se u odgovarajućem službenom glasilu.

### Član 110.

Zakoni, drugi propisi i opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo.  
Samo se zakonom može odrediti da pojedine njegove odredbe, ako to zahtjeva opšti interes utvrđen u postupku donošenja zakona, imaju povratno dejstvo.  
Kažnjiva djela utvrđuju se i kazne za njih izriču prema zakonu, odnosno prema drugom propisu, koji je važio u vrijeme izvršenja djela, osim ako je novi zakon, odnosno propis, blaži za učinioca.

### Član 111.

Državni organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja mogu u pojedinačnim stvarima rješavati o pravima i obavezama građana ili primjenjivati mjere prinude i ograničenja, samo u zakonom propisanom postupku u kome je svakome data mogućnost da brani svoja prava i interes i da protiv donezenog akta izjavi žalbu, odnosno upotrijebi drugo zakonom predviđeno pravno sredstvo.

### Član 112.

Svakome je zajamčeno pravo da u postupku pred sudom ili drugim državnim organom ili organizacijom koja u vršenju javnih ovlašćenja rješava o njegovim pravima i dužnostima, upotrebljava svoj jezik i da se upoznaje sa činjenicama na svom jeziku.

### Član 113.

Protiv pojedinačnih akata sudova, upravnih i drugih državnih organa, kao i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, doneesenih u prvom stepenu, može se izjaviti žalba nadležnom organu. Zakonom se, izuzetno, može isključiti žalba, ako je na drugi način obezbjeđena zaštita prava i zakonitosti.  
O zakonitosti konačnih pojedinačnih akata, kojima državni organi i organizacije koje vrše javna ovlašćenja rješavaju o pravima ili obavezama, odlučuje sud u upravnom sporu, ako za određenu

stvar nije zakonom predviđena druga sudska zaštita.

Samo zakonom se može, izuzetno, u određenim vrstama upravnih stvari, isključiti upravni spor.

#### Član 114.

Vlada Republike ima pravo da do odluke Ustavnog suda obustavi od izvršenja propis, opšti ili pojedinačni akt, za koje smatra da su protuustavni ili protuzakoniti.

Republika ima pravo i dužnost da putem republičkih organa neposredno obezbijedi izvršavanje zakona i drugih propisa ukoliko ih organi i organizacije u Republici ne bi izvršavali.

### IX. USTAVNI SUD

#### Član 115.

Ustavni sud:

1. odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom;
2. odlučuje o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom;
3. rješava sukob nadležnosti između organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti,  
U članu 115. stav 1. tačka 4. riječ "oblasti" brisana je ("Amandman XLIII tačka 3).  
4. rješava sukob nadležnosti između organa Republike, grada i opštine;
5. odlučuje o saglasnosti programa, statuta i drugih opštih akata političkih organizacija sa Ustavom i zakonom.

Član 115. dopunjeno je tačkom 1. i 2. Amandmana XLII, koje glase:

**"Ustavni sud prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, obavještava najviše ustavne organe Republike o stanju i problemima u toj oblasti i daje im mišljenja i prijedloge za donošenje zakona o preduzimanju drugih mjera radi obezbjeđenja ustavnosti i zakonitosti i zaštite sloboda i prava građana, organizacija i zajednica.**

**Ustavni sud može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i opštih akata koji su prestali da važe, ako od prestanka važenja do pokretanja postupka nije proteklo više od jedne godine".**

#### Član 116.

Ustavni sud ima sedam sudija.

Sudije Ustavnog suda se biraju na osam godina i ne mogu biti ponovo birani.

Isto lice ne može biti dvaput birano na funkciju predsjednika Ustavnog suda.

#### Član 117.

Sudija Ustavnog suda ne može vršiti nikakvu drugu javnu funkciju.

Stav 2.člana 117. zamjenjen je tačkom 5 Amandmana XLII, koja glasi:

**"Predsjednik i sudije Ustavnog suda uživaju imunitet kao i narodni poslanici. O imunitetu odlučuje Ustavni sud."**

#### Član 118.

Sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija kada to sam zatraži.

Stav 2. člana 118. zamjenjen je tačkom 6. Amandmana XLII, koja glasi:

**"Sudija Ustavnog suda se razrješava dužnosti kada bude osuđen na krivično djelo koje ga**

**čini nedostojnim za obavljanje funkcije, kada trajno izgubi sposobnost da obavlja funkciju, kao i iz drugih razloga utvrđenih Ustavom i zakonom."**

### Član 119.

Odluke Ustavnog suda su opšteobavezne i izvršne **na teritoriji Republike**.

U stavu 1. člana 119. iza riječi "izvršne" dodate su riječi:

"na teritoriji Republike" (Amandman LXIV).

Izvršenje odluka Ustavnog suda obezbjeduje Vlada.

### Član 120.

Postupak pred Ustavnim sudom, pravno dejstvo njegovih odluka i druga pitanja njegove organizacije i rada uređuje se zakonom.

Član 120. dopunjjen je tač. 3. i 4. Amandmana XLII, koje glase:

**"Svako može dati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti. Postupak pred Ustavnim sudom mogu, bez ograničenja, pokrenuti predsjednik Republike, Narodna skupština i Vlada, a ostali organi, organizacije i zajednice pod uslovima utvrđenim zakonom.**

**Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti.**

**Kad Ustavni sud utvrdi da zakon nije u saglasnosti sa Ustavom ili da drugi propis ili opšti akt nije u saglasnosti sa ustavom ili zakonom taj zakon, drugi propisi ili opšti akt prestaje da vazi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda."**

## X. SUDOVI I JAVNA TUŽILAŠTVA

### Član 121.

Sudsku vlast vrše sudovi.

Sudovi su samostalni i nezavisni i sude na osnovu Ustava i zakona.

Sudovi štite ljudska prava i slobode, utvrđena prava i interes pravnih subjekata i zakonitost.

### Član 122.

Osnivanje, nadležnost, organizacija i postupak pred sudovima utvrđuju se zakonom.

### Član 123.

Vrhovni sud Republike, kao najviši sud u Republici, obezbjeđuje jedinstvenu primjenu zakona.

### Član 124.

Raspravljanje pred sudom je javno.

Javnost se može isključivati u slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite posebnih interesa Republike, čuvanja tajne, zaštite morala, interesa maloljetnika, privatnog života učesnika u postupku i radi zaštite drugih opštih interesa.

### Član 125.

Sud sudi u vijeću.

Zakonom se uređuje u kojim stvarima sudi sudija pojedinac.

U suđenju učestvuju i sudije porotnici na način utvrđen zakonom.

Zakonu određenim sudovima i u određenim stvarima u suđenju učestvuju samo sudije.

### Član 126.

Niko ko učestvuje u suđenju ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje izraženo prilikom donošenja sudske odluke, a u postupku pokrenutom zbog krivičnog djela učinjenog u vršenju sudske funkcije, ne može biti pritvoren bez odobrenja Narodne skupštine.

### Član 127.

Sudska funkcija je stalna.

Sudija ne može vršiti javnu funkciju ni posao koji je zakonom utvrđen kao nespojiv sa sudijskom funkcijom.

**Sudija će biti razriješen funkcije:**

1. ako to sam zatraži;
  2. kada ispuni uslove za starosnu penziju;
  3. ako je trajno nesposoban za obavljanje sudske funkcije;
  4. ako je osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim da obavlja sudsку funkciju.
- Protiv odluke o razrješenju sudija ima pravo podnijeti zahtjev za zaštitu Narodnoj skupštini.

### Član 128.

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih po zakonu kažnjivih djela i ulaže pravna sredstva radi zaštite zakonitosti.

Osnivanje, organizacija i nadležnosti javnog tužilaštva uređuju se zakonom.

Javno tužilaštvo vrši svoju funkciju na osnovu ustava i zakona.

### Član 129.

Funkcija javnog tužioca je stalna.

Javni tužilac ne može obavljati službu ili posao koji su zakonom utvrđeni kao nespojivi sa njegovom funkcijom.

### Član 130.

Sudije i javne tužioce bira, odnosno imenuje i razrješava Narodna skupština.

### Član 131.

Advokatura je samostalna i nezavisna djelatnost i služba koja pruža pravnu pomoć.

Organizacija i rad advokature uređuje se zakonom.

## XI. PROMJENA USTAVA

### Član 132.

Prijedlog da se pristupi promjeni Ustava Republike mogu podnijeti predsjednik Republike, Vlada i najmanje 30 poslanika Narodne skupštine.

O prijedlogu da se pristupi promjeni Ustava odlučuje Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika.

### Član 133.

Nacrt akta o promjeni Ustava utvrđuje Narodna skupština većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Nacrt akta o promjeni Ustava stavlja se na javnu raspravu.

### Član 134.

Nakon provedene javne rasprave o nacrtu akta o promjeni Ustava, Komisija za ustavna pitanja Narodne skupštine utvrđuje prijedlog akta o promjeni ustava.

### Član 135.

O prijedlogu akta o promjeni Ustava odlučuje Narodna skupština.

Promjena Ustava usvojena je ako za nju glasa najmanje dvije trećine od ukupnog broja poslanika.

Ako promjena Ustava ne bude usvojena, prijedlog za promjenu po istom pitanju ne može se ponoviti prije isteka tri mjeseca od dana kada je prijedlog odbijen.

### Član 136.

Akt o promjeni Ustava proglašava Narodna skupština.

### Član 137.

Ustav Republike može se mijenjati ustavnim amandmanima.

U slučaju ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti Narodna skupština može utvrditi prijedlog promjene Ustava i usvojiti ustavne amandmane na istom zasjedanju (bez otvaranja javne rasprave).

## XII. ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 138.

Član 138. zamijenjen je Amandmanom LI i dopunjeno Amandmanom LXV, koji glase:

**"Kada se aktima institucija Bosne i Hercegovine ili aktima Federacije Bosne i Hercegovine, protivno Ustavu Republike Srpske i Ustavu Bosne i Hercegovine, narušava ravnopravnost Republike Srpske ili se na drugi način ugrožavaju njena prava i zakoniti interes, a pri tome nije obezbijedena njihova zaštita, organi Republike, privremeno do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a u slučajevima kada mogu nastupiti neotklonjive štetne posljedice, donose akte i preduzimaju mjere radi zaštite prava i interesa Republike".**

### Član 139.

Ovaj Ustav stupa na snagu danom njegovom proglašenja.

## Član 140.

Za provođenje ovog Ustava donijet će se ustavni zakon.

### USTAVNI AMANDMANI OD LXVI-XCI NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE

koji su dostavljeni OHR-u na osnovu zahteva Visokog predstavnika od 16. aprila 2002. godine (primljeno, naš broj: 01-276/02, od 16. aprila 2002. godine)

REPUBLIKA SRPSKA  
NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

Broj: 01-284/02  
18. april 2002. godine

**Ambassador Wolfgang Petritsch  
Office of the High Representative**

SARAJEVO

Poštovani gospodine Petriču,

Dostavljamo Vam tekst ustavnih amandmana, koji su nakon Odluke na Posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske od 4. aprila 2002. godine, redigovani u potrebnim tehničkim i formalno-pravnim aspektima, te će u ovakvom obliku i sadržaju biti objavljeni u "Službenom glasniku Republike Srpske", u najkraćem vremenu.

S poštovanjem,

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske  
**Dr Dragan Kalinić, s.r.**

### AMANDMANI LXVI-XCI NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE

#### **Amandman LXVI**

1. Poštjući volju svojih konstitutivnih naroda i građana da obrazuju i očuvaju Republiku Srpsku i da ustavno uređenje Republike utemelje na poštovanju ljudskog dostojaštva, slobode i jednakosti, nacionalnoj ravnopravnosti, demokratskim institucijama, vladavini prava, socijalnoj pravdi, pluralističkom društvu, garantovanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava kao i prava manjinskih grupa u skladu sa međunarodnim standardima, zabrani diskriminacije i uvažavanju pravila tržišne ekonomije;

u želji da obezbedi mir, toleranciju i opšte blagostanje;

u nameri da doprinese razvoju prijateljskih odnosa među narodima i državama;

izražavajući opredeljenost Republike Srpske za potpuno poštovanje i dosledno primenjivanje Opštег okvirnog sporazuma o miru za Bosnu i Hercegovinu, kojim se nedvosmisleno prihvata, potvrđuje i garantuje ustavno-pravni položaj Republike Srpske, kao jednog od dva entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine,

Narodna skupština Republike Srpske donosi

2. Ovim amandmanom zamenjuje se Amandman **XXVI** i Amandman **LIV** na Ustav.

### **Amandman LXVII**

1. Republika Srpska je jedinstven i nedeljiv ustavnopravni entitet.

Republika Srpska samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije.

Republika Srpska je jedan od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini.

Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, Ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u Republici Srpskoj.

2. Ovim amandmanom zamenjuje se Amandman **XLIV** na Ustav.

### **Amandman LXVIII**

1. U tački 1. Amandmana **LV** reč "granica" zamenjuje se rečima "međuentitetska linija razgraničenja".

2. Ovim amandmanom menja se Amandman **LV** na Ustav.

### **Amandman LXIX**

1. U alineji 2. člana 5. Ustava iza reči "obezbeđivanju nacionalnih ravnopravnosti" dodaju se reči "i zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda".

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 5. Ustava.

### **Amandman LXX**

1. Građanin Republike Srpske ne može biti lišen državljanstva.

2. Ovim amandmanom zamenjuje se Amandman **XXX** na Ustav.

### **Amandman LXXI**

1. Srpski, hrvatski i bošnjački jezik, cirilično i latinično pismo, ravnopravno se upotrebljavaju u Republici Srpskoj. Način takve službene upotrebe jezika i pisma uređuju se zakonom.

2. Ovim amandmanom zamenjuje se stav 1. člana 7. Ustava.

### **Amandman LXXII**

1. Stav 4. člana 28. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

### **Amandman LXXIII**

1. Stav 2. člana 44. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

### **Amandman LXXIV**

1. St. 1, 2. i 3. člana 59. Ustava brišu se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

### **Amandman LXXV**

1. Tačka 16. člana 68. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

### **Amandman LXXVI**

1. Zakonodavnu vlast će u Republici Srpskoj vršiti Narodna skupština i Veće naroda. Zakoni i drugi propisi koje izglosa Narodna skupština, a koji se tiču pitanja vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg od konstitutivnih naroda stupaju na snagu tek nakon usvajanja u Veću naroda.

2. Od niže navedenih funkcija, najviše dve se mogu popuniti iz reda jednog konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih:

- 1) predsednik Vlade,
- 2) predsednik Narodne skupštine Republike Srpske,
- 3) predsedavajući Veća naroda,
- 4) predsednik Vrhovnog suda,
- 5) predsednik Ustavnog suda,
- 6) republički javni tužilac.

3. Tačkom 1. dopunjava se stav 2. člana 69. Ustava, a tačkom 2. dopunjava se član 69. Ustava.

### **Amandman LXXVII**

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definisani na sledeći način:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;
- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;

- organizacija organa javne vlasti;
- jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
- obrazovanje, veroispovest, jezik, negovanje kulture, tradicije i kulturno nasleđe;
- teritorijalna organizacija;
- sistem javnog informisanja,

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Veću naroda.

3. Ovim amandmanom dopunjava se član 70. Ustava.

#### **Amandman LXXVIII**

1. Najmanje četiri člana jednog konstitutivnog naroda će biti zastupljeno u Narodnoj skupštini.
2. Ni jedan poslanik u Narodnoj skupštini/opštinskoj skupštini ne može vršiti funkciju delegata u Veću naroda.
3. Sastav Veća naroda će biti paritetan, tako da svaki konstitutivni narod ima isti broj poslanika.

Veće naroda ima po osam članova iz svakog konstitutivnog naroda i četiri člana iz reda Ostalih.

4. Ostali imaju pravo da ravnopravno učestvuju u postupku većinskog glasanja.

5. Članove Veća naroda bira odgovarajući klub poslanika u Narodnoj skupštini.

U slučaju da broj članova jednog kluba delegata u Veću naroda bude veći od broja predstavnika u odgovarajućem klubu Narodne skupštine, dodatni broj delegata će birati klub koji će se formirati u tu svrhu iz reda odbornika u skupštinama opština u Republici Srpskoj.

6. Tačkom 1. ovog amandmana zamenjuje se Amandman LXII na Ustav, a tač. 2. i 3. dopunjava se član 71. Ustava.

#### **Amandman LXXIX**

1. Mandat članova Veća naroda traje četiri godine.

Skraćivanjem mandata Narodne skupštine i raspuštanjem Narodne skupštine prestaje i mandat Veća naroda.

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 72. Ustava.

#### **Amandman LXXX**

1. Član Veća naroda uživa imunitet kao i narodni poslanik.

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 73. Ustava.

## **Amandman LXXXI**

1. Stav 2. člana 76. Ustava briše se.
2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

## **Amandman LXXXII**

- a) Procedura za zakone u vezi sa vitalnim interesima kako je definisano u listi iz Amandmana **LXXVII**.

Zakoni ili drugi propisi ili akti koje izglosa Narodna skupština će se dostaviti i razmatrati od strane Veća naroda ako se isti odnosi na vitalni interes definisan u Amandmanu **LXXVII**.

Ukoliko više od jednog predsedavajućeg ili potpredsedavajućeg Veća naroda smatra da zakon spada u pitanja od vitalnog interesa definisana u Amandmanu **LXXVII** zakon će biti uvršten na dnevni red Veća naroda kao pitanje od vitalnog interesa.

Ako samo jedan predsedavajući ili potpredsedavajući tvrdi da zakon spada u pitanja od vitalnog interesa dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba može proglašiti da je reč o pitanju sa liste vitalnih interesa. U tom slučaju će se slediti procedura opisana u članu 5b. u daljem tekstu.

Predsedavajući i potpredsedavajući moraju doneti odluku u roku od jedne sedmice.

Ukoliko većina svakog kluba koji ima delegate u Veću naroda glasa za takve zakone ili druge propise ili akte, smatraće se da su oni usvojeni.

Ukoliko se u Veću naroda postigne saglasnost o amandmanima takav zakon, propis ili akt se ponovo podnosi Narodnoj skupštini na odobravanje.

Ukoliko saglasnost nije moguća u Veću naroda ili ukoliko se na predlog amandmana ne dobije saglasnost formiraće se zajednička komisija od predstavnika Narodne skupštine i Veća naroda. Zajednička komisija je sastavljena na paritetnom osnovu i odluke donosi konsenzusom. Zajednička komisija usaglašava tekst zakona.

Ukoliko se tekst zakona usaglasi zakon se smatra usvojenim.

Ukoliko se ne postigne saglasnost, zakon neće biti usvojen, te se isti vraća predlagajuću na novi postupak. U tom slučaju predlagajući ne može ponovo podneti isti tekst zakona, propisa ili akta.

- b) Procedure za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes ukoliko je odlučeno 2/3 većinom jednog od klubova konstitutivnih naroda u Veću naroda.

U slučaju da 2/3 jednog od klubova konstitutivnih naroda u Veću naroda odluči da se zakon, akt ili propis odnosi na vitalni interes, zakon će razmatrati Veće naroda.

Ukoliko većina svakog kluba zastupljenog u Veću naroda glasa za taj zakon, drugi propis ili akt, isti se smatra usvojenim.

Ukoliko se Veće naroda usaglasi o amandmanima, zakon, propis ili akt se ponovo dostavlja na odobrenje Narodnoj skupštini.

Ukoliko zajednička komisija iz tačke a) ne postigne saglasnost, pitanje se prosleđuje Ustavnom sudu Republike Srpske da doneše konačnu odluku da li se predmetni zakon odnosi na vitalni interes jednog od konstitutivnih naroda.

Veće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom суду Republike Srpske odlučuje o prihvatljivosti takvih slučajeva 2/3 većinom u roku od jedne sedmice, a u roku od mesec dana odlučuje o meritumu slučajeva koji se smatraju prihvatljivim.

U slučaju da procedura prema članu Amandmana **LXXI b.** pokrene 2/3 većina jednog od klubova, potreban je glas najmanje dvojice sudija da bi sud odlučio da se radi o vitalnom interesu.

Ukoliko Sud doneše pozitivnu odluku o vitalnom interesu, taj zakon se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagajući koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagajući ne može ponovo dostaviti isti tekst zakona, propisa ili akta.

U slučaju da Sud odluči da se predmetni zakon ne odnosi na vitalni interes, smatra se da je zakon usvojen/biće usvojen prostom većinom.

### **Amandman LXXXIII**

1. U stavu 2. člana 80. Ustava reč "Potpredsednici" zamenjuje se rečima "Dva potpredsednika Republike".

Predsednik ima dva potpredsednika iz različitih konstitutivnih naroda.

2. U tački 5. Amandmana **XL** na Ustav reči "i potpredsednika" zamenjuju se rečima "i potpredsednike".

3. Stav 2. tačke 5. Amandmana **XL** na Ustav briše se.

4. Predsednik Republike i potpredsednici Republike direktno se biraju sa liste kandidata za predsednika Republike Srpske, tako što je za predsednika izabran kandidat koji ostvari najveći broj glasova, a za potpredsednike su izabrani kandidati iz druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova iza izabranog predsednika Republike.

5. Tačkom 1. dopunjava se član 80. Ustava i tačkama 2. i 3. menja se Amandman **XL** na Ustav. Tačkom 4. dopunjuje se tačka 5. Amandmana **XL** na Ustav.

### **Amandman LXXXIV**

1. Predsednik i potpredsednici Vlade ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Nakon potpunog sprovođenja Aneksa 7. najmanje 15% članova Vlade mora biti iz reda jednog konstitutivnog naroda. Najmanje 35% članova Vlade mora biti iz dva konstitutivna naroda. Jedan član Vlade mora biti iz reda Ostalih.

U prelaznom periodu do potpunog sproveđenja Aneksa 7., Vlade Republike Srpske (predsednik Vlade i 16 ministara) sastoji se od osam ministara iz reda srpskog, pet iz reda bošnjačkog i tri iz reda hrvatskog naroda. Jednog ministra iz reda Ostalih može imenovati predsednik Vlade iz kvote najbrojnijeg konstitutivnog naroda.

Vlada ima predsednika Vlade, koji ima dva zamenka iz različitih konstitutivnih naroda, koji se biraju iz reda ministara.

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 92. Ustava.

#### **Amandman LXXXV**

1. U ministarstvima se obezbeđuje proporcionalna zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda i Ostalih na mestima izbornih funkcionera, koja se bazira na poslednjem popisu stanovništva, u skladu sa zakonom.
2. U organima vlasti u opštini obezbeđuje se zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda i Ostalih proporcionalna etničkom sastavu stanovništva bazirano na poslednjem popisu i sastavu opštinske skupštine.
3. Prilikom izbora sudija okružnih i osnovnih sudova u Republici obezbeđuje se zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda i Ostalih proporcionalno etničkom sastavu stanovništva baziranom na poslednjem popisu.
4. Tačkom 1. dopunjava se član 97., tačkom 2. dopunjava se član 102. Ustava, a tačkom 2. ovog amandmana dopunjava se član 127. Ustava.

#### **Amandman LXXXVI**

1. Član 98. Ustava briše se.
2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba.

#### **Amandman LXXXVII**

1. Član 99. Ustava briše se.
2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

#### **Amandman LXXXVIII**

1. Ustavni sud:
  - 1) odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda.
  2. Ustavni sud Republike Srpske maksimalno ima devet članova.

Veće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske osniva se kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa u proceduri opisanoj u Amandmanu **LXXXII**. Ovo veće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.

Veće za zaštitu vitalnog interesa sastoje se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda Ostalih. Sudije bira Narodna skupština Republike Srpske i Veće naroda.

3. Tačkom 1. dopunjava se član 115., tačkom 2. dopunjava se član 116. Ustava.

#### **Amandman LXXXIX**

1. O predlogu akta o promeni Ustava odlučuju Narodna skupština i Veće naroda.
2. Promena Ustava usvojena je ako za nju glasa najmanje dve trećine od ukupnog broja narodnih poslanika i većina članova Veća naroda iz svakog konstitutivnog naroda i Ostalih.
3. Ovim amandmanom zamenjuju se st. 1. i 2. člana 135. Ustava.

#### **Amandman XC**

1. Član 138. Ustava briše se.
2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

#### **Amandman XCI**

1. Od datuma usvajanja amandmana na Ustave entiteta, Ustavna komisija Republike Srpske (koju je formirao Visoki predstavnik) će se pridržavati principa sadržanih u ovom dokumentu.
2. Nakon sledećih opštinskih izbora konačan način biranja članova u Veću naroda uređuje Narodna skupština i Veće naroda.

#### **Visoki predstavnik za BiH**

Odluka broj: 150/02

Koristeći se ovlašćenjima koja su mi data članom V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dela Mirovnog ugovora) Opštег okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dela Mirovnog ugovora; i posebno uvezvi u obzir član II 1.(d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to oceni neophodnim, u iznalaženju rešenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dela Sporazuma".

Pozivajući se na stav XI 2. Zaključaka Konferencije Saveta za implementaciju mira koji se sastao u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Savet pozdravio nameru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o implementaciji civilnog dela Mirovnog ugovora da bi pomogao u iznalaženju rešenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim." u

vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa podstavom (c) ovog stava) i "druge mere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta".

Uzimajući u obzir četiri delimične Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu br. 5/98, Odluke Ustavnog suda od 28, 29. i 30. januara 2000. godine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 11/00 od 17. aprila 2000. godine), od 18. i 19. februara 2000. godine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 17/00 od 30. juna 2000. godine), od 30. juna i 1. jula 2000. godine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/00 od 14. septembra 2000. godine) i od 18. i 19. avgusta 2000. godine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 36/00 od 31. decembra 2000. godine).

Uzimajući nadalje u obzir da se ove četiri delimične odluke odnose na brojne odredbe Ustava entiteta Bosne i Hercegovine za koje je utvrđeno da su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine iz Aneksa 4. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine (Ustav Bosne i Hercegovine).

Imajući na umu da entiteti Bosne i Hercegovine imaju obavezu utvrđenu članom XII Aneksa 4. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine (Ustav Bosne i Hercegovine) prema kojoj će "entiteti u roku od tri meseca od stupanja na snagu ovog Ustava izmeniti svoje Ustave da bi se osigurala njihova saglasnost sa ovim Ustavom u skladu sa članom III (3) (b) (ovog ustava)."

Uzimajući nadalje u obzir da do datuma donošenja ove odluke nijedan entitet nije u celosti ispoštovao obavezu sadržanu u gore pomenutom članu.

Konstatujući dalje da je Ustavni sud u svojoj trećoj delimičnoj odluci u predmetu broj 5/98 od 30. juna i 1. jula 2000. godine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 23/00 od 14. septembra 2000. godine) odlučio da je isključenje bilo kojeg konstitutivnog naroda iz uživanja ne samo građanskih nego i prava naroda u celoj Bosni i Hercegovini u jasnoj suprotnosti sa pravilima o nediskriminaciji koja su sadržana u Aneksu 4., a ta pravila su utvrđena u cilju ponovne uspostave multietničkog društva koje se zasniva na jednakim pravima Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda i svih građana.

Imajući na umu da entiteti Bosne i Hercegovine nisu do sada preduzeli nikakve korake u pravcu implementacije pomenute četiri delimične odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu br. 5/98.

Podsećajući da je Visoki predstavnik 11. januara 2001. godine doneo Odluku (Odluka br. 81/01, "Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 2/01 od 29. januara 2001. godine) o uspostavljanju Ustavnih komisija u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj sastavljenih na paritetnom osnovu od Bošnjaka, Hrvata, Srba i pripadnika iz reda Ostalih, naročito kako bi se omogućila implementacija pomenute treće delimične Odluke Ustavnog suda uz učešće tri konstitutivna naroda i pripadnika iz reda Ostalih.

Konstatujući plodonosan rad pomenutih Komisija koji se okončao Izveštajima od 21. decembra 2001. godine (Komisija za ustavna pitanja Republike Srpske) i od 2. februara 2002. godine (Ustavna komisija Federacije Bosne i Hercegovine).

Konstatujući dalje da je nakon toga određeni broj glavnih političkih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj prihvatio poziv Visokog predstavnika da pod njegovim pokroviteljstvom zajednički pregovaraju o određenim osetljivim ustavnim pitanjima tokom meseca marta 2002. godine.

Pozdravljajući nastojanja političkih stranaka uključenih u pomenute pregovore koja su dovela do Sporazuma od 27. marta 2002. godine o različitim ključnim elementima koji su neophodni za implementaciju pomenute treće delimične Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Uveren da pomenuti Sporazum predstavlja najširi mogući konsenzus na celoj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uključivanju onih ključnih elemenata koji osiguravaju jednaku zaštitu prava Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda i Ostalih, kao i svih građana Bosne i Hercegovine u oba entiteta.

S obzirom da će se, u slučaju bilo kakvih naknadnih pitanja u vezi sa tumačenjem ili primenom teksta ili terminologije ustavnih amandmana koji se od trenutka donošenja ove odluke primenjuju u Republici Srpskoj, kao osnova za rešavanje takvih pitanja u vezi sa tumačenjem ili implementacijom u vezi sa pitanjima sadržanim u navedenom Sporazumu uzimati tekst korišćen u Sarajevskom sporazumu od 27. marta 2002. godine.

S obzirom da pomenuti Sporazum takođe osigurava poštivanje uslova postavljenog u Komuniku Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira od 21. juna 2001. godine, a prema kojem treba postojati simetrija u suštini u pogledu zaštite koja je zagarantovana za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.

Naglašavajući potrebu za održavanjem demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini i imajući na umu da su ti izbori već planirani za 5. oktobar 2002. godine i da su za taj planirani datum IPTF i SFOR obezbedili logističku podršku, uključujući i mere bezbednosti.

Nadalje, imajući na umu da prema članu 1.14. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji je izmenjen i dopunjjen mojom Odlukom od 18. aprila 2002. godine, Izborna komisija mora najaviti izbore najmanje 169 dana pre datuma održavanja izbora u pogledu prvih izbora koji će se održati prema odredbama navedenog zakona.

S obzirom na vremenski period kojeg su entitetske vlade imale na raspolaganju do datuma donošenja ove odluke da sprovedu četiri delimične Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu br. 5/98.

Konstatujući činjenicu da su neophodne izmene teksta nekih od amandmana na Ustav Republike Srpske koji su dostavljeni Visokom predstavniku, te da je neophodan dodatni amandman u vezi sa dužinom mandata predsednika i potpredsednika;

Naglašavajući neophodnost da se u potpunosti sproveđe politički konsenzus postignut 27. marta 2002. godine.

Uzimajući u obzir i imajući u vidu gore navedeno, ovim donosim

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE SRPSKE**

Ovom odlukom se odobravaju amandmani na Ustav Republike Srpske od broja **LXVI** do **XCI**, koje je predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Dragan Kalinić dostavio Visokom predstavniku 18. aprila 2002. godine (overene okruglim pečatom Republike Srpske) i zahteva se njihovo objavljivanje sa promenama na Amandmane **LXXI**, **LXXXII** i **LXXXV**, navedene u daljem tekstu, uključujući i dodatni Amandman **XCII**.

Svi takvi amandmani (prvobitni, izmenjeni i dodatni) smatraju se pravovremeno proglašenim i objavljenim od strane Narodne skupštine Republike Srpske shodno i u potpunoj saglasnosti sa članom 136. Ustava Republike Srpske i stupaju na snagu danom donošenja ove odluke, a puni tekst ove odluke, uključujući i izmenjeni tekst amandmana **LXXI**, **LXXXII** i **LXXXV** i dodatni amandman **XCII**, kako je dole navedeno, biće objavljeni bez odlaganja u propisnom obliku i u skladu sa ovom odlukom u "Službenom glasniku Republike Srpske".

### **Amandman LXXI**

Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Službena pisma su čirilica i latinica.

Ovim amandmanom zamenjuje se stav 1. člana 7. Ustava Republike Srpske.

### **Amandman LXXXII**

U poslednjoj rečenici treće alineje stava a. reči "član 5.b." zamenjuju se rečima "stav b."

### **Amandman LXXXV**

Konstitutivni narodi i grupa Ostalih će biti proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Republici Srpskoj.

Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne sproveđe, u skladu sa Zakonom o državnoj službi Bosne i Hercegovine. Ovaj opšti princip će se precizirati entitetskim zakonima. Ti zakoni će utvrditi konkretne rokove i regulisati gore pomenuti princip u skladu sa regionalnom etničkom strukturu entiteta.

"Javne institucije", kao što je to pomenuto u gornjem tekstu, su ministarstva u Vladi Republike Srpske, opštinski organi vlasti, okružni sudovi u Republici Srpskoj, kao i opštinski sudovi u Republici Srpskoj.

Ovim amandmanom se dopunjava član 97. Ustava Republike Srpske.

### **Amandman XCII**

U stavu 2. člana 83. izmenjenog i dopunjenoj tačkama 4. i 5. Amandmana **XL**, reči "vreme od pet godina" zamenjuju se rečima "vreme od četiri godine".

Ovim amandmanom se menja član 83. Ustava Republike Srpske.

19. aprila 2002. godine

Visoki predstavnik,

Sarajevo

Wolfgang Petrič, s.r.

Na osnovu stava 2. Odluke o izmenama i dopunama Ustava Republike Srpske, koju je doneo Visoki predstavnik broj: 150/02 od 19. aprila 2002. godine konačan tekst ustavnih amandmana od LXVI-XCII na Ustav Republike Srpske glasi kako sledi:

## **AMANDMANI LXVI-XCII NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE**

### **Amandman LXVI**

1. Poštujući volju svojih konstitutivnih naroda i građana da obrazuju i očuvaju Republiku Srpsku i da ustavno uređenje Republike utemelje na poštovanju ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti, nacionalnoj ravnopravnosti, demokratskim institucijama, vladavini prava, socijalnoj pravdi, pluralističkom društvu, garantovanju i zaštiti ljudskih sloboda i prava kao i prava manjinskih grupa u skladu sa međunarodnim standardima, zabrani diskriminacije i uvažavanju pravila tržišne ekonomije;

u želji da obezbedi mir, toleranciju i opšte blagostanje;

u nameri da doprinese razvoju prijateljskih odnosa među narodima i državama;

izražavajući opredeljenost Republike Srpske za potpuno poštovanje i dosledno primenjivanje Opštег okvirnog sporazuma o miru za Bosnu i Hercegovinu, kojim se nedvosmisleno prihvata, potvrđuje i garantuje ustavno-pravni položaj Republike Srpske, kao jednog od dva entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine,

Narodna skupština Republike Srpske donosi

2. Ovim amandmanom zamenjuje se Amandman XXVI i Amandman LIV na Ustav.

### **Amandman LXVII**

1. Republika Srpska je jedinstven i nedeljiv ustavnopravni entitet.

Republika Srpska samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije.

Republika Srpska je jedan od dva ravnopravna entiteta u Bosni i Hercegovini.

Srbi, Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, Ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vršenju vlasti u Republici Srpskoj.

2. Ovim amandmanom zamenjuje se Amandman XLIV na Ustav.

### **Amandman LXVIII**

1. U tački 1. Amandmana **LV** reč "granica" zamenjuje se rečima "međuentitetska linija razgraničenja".

2. Ovim amandmanom menja se Amandman **LV** na Ustav.

#### **Amandman LXIX**

1. U alineji 2. člana 5. Ustava iza reči "obezbeđivanju nacionalnih ravnopravnosti" dodaju se reči "i zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda".

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 5. Ustava.

#### **Amandman LXX**

1. Građanin Republike Srpske ne može biti lišen državljanstva.

2. Ovim amandmanom zamenjuje se Amandman **XXX** na Ustav.

#### **Amandman LXXI**

**1. Službeni jezici Republike Srpske su: jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Službena pisma su cirilica i latinica.**

**2. Ovim amandmanom zamenjuje se stav 1. člana 7. Ustava.**

Tekst ovog amandmana utvrđen je Odlukom Visokog predstavnika broj: 150/02.

#### **Amandman LXXII**

1. Stav 4. člana 28. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

#### **Amandman LXXIII**

1. Stav 2. člana 44. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

#### **Amandman LXXIV**

1. St. 1, 2. i 3. člana 59. Ustava brišu se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

#### **Amandman LXXV**

1. Tačka 16. člana 68. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

## **Amandman LXXVI**

1. Zakonodavnu vlast će u Republici Srpskoj vršiti Narodna skupština i Veće naroda. Zakoni i drugi propisi koje izglosa Narodna skupština, a koji se tiču pitanja vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg od konstitutivnih naroda stupaju na snagu tek nakon usvajanja u Veću naroda.

2. Od niže navedenih funkcija, najviše dve se mogu popuniti iz reda jednog konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih:

- 1) predsednik Vlade,
- 2) predsednik Narodne skupštine Republike Srpske,
- 3) predsedavajući Veća naroda,
- 4) predsednik Vrhovnog suda,
- 5) predsednik Ustavnog suda,
- 6) republički javni tužilac.

3. Tačkom 1. dopunjava se stav 2. člana 69. Ustava, a tačkom 2. dopunjava se član 69. Ustava.

## **Amandman LXXVII**

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definisani na sledeći način:

- ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti;
- identitet jednog konstitutivnog naroda;
- ustavni amandmani;
- organizacija organa javne vlasti;
- jednak prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka;
- obrazovanje, veroispovest, jezik, negovanje kulture, tradicije i kulturno nasleđe;
- teritorijalna organizacija;
- sistem javnog informisanja;

i druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova delegata konstitutivnih naroda u Veću naroda.

3. Ovim amandmanom dopunjava se član 70. Ustava.

## **Amandman LXXVIII**

1. Najmanje četiri člana jednog konstitutivnog naroda će biti zastupljeno u Narodnoj skupštini.
2. Ni jedan poslanik u Narodnoj skupštini/opštinskoj skupštini ne može vršiti funkciju delegata u Veću naroda.

3. Sastav Veća naroda će biti paritetan, tako da svaki konstitutivni narod ima isti broj poslanika.

Veće naroda ima po osam članova iz svakog konstitutivnog naroda i četiri člana iz reda Ostalih.

4. Ostali imaju pravo da ravnopravno učestvuju u postupku većinskog glasanja.

5. Članove Veća naroda bira odgovarajući klub poslanika u Narodnoj skupštini.

U slučaju da broj članova jednog kluba delegata u Veću naroda bude veći od broja predstavnika u odgovarajućem klubu Narodne skupštine, dodatni broj delegata će birati klub koji će se formirati u tu svrhu iz reda odbornika u skupštinama opština u Republici Srpskoj.

6. Tačkom 1. ovog amandmana zamenjuje se Amandman LXII na Ustav, a tač. 2. i 3. dopunjava se član 71. Ustava.

#### **Amandman LXXIX**

1. Mandat članova Veća naroda traje četiri godine.

Skraćivanjem mandata Narodne skupštine i raspuštanjem Narodne skupštine prestaje i mandat Veća naroda.

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 72. Ustava.

#### **Amandman LXXX**

1. Član Veća naroda uživa imunitet kao i narodni poslanik.

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 73. Ustava.

#### **Amandman LXXXI**

1. Stav 2. člana 76. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

#### **Amandman LXXXII**

a) Procedura za zakone u vezi sa vitalnim interesima kako je definisano u listi iz Amandmana LXXVII.

Zakoni ili drugi propisi ili akti koje izglosa Narodna skupština će se dostaviti i razmatrati od strane Veća naroda ako se isti odnosi na vitalni interes definisan u Amandmanu LXXVII.

Ukoliko više od jednog predsedavajućeg ili potpredsedavajućeg Veća naroda smatra da zakon spada u pitanja od vitalnog interesa definisana u Amandmanu LXXVII zakon će biti uvršten na dnevni red Veća naroda kao pitanje od vitalnog interesa.

Ako samo jedan predsedavajući ili potpredsedavajući tvrdi da zakon spada u pitanja od vitalnog interesa dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba može proglašiti da je reč o pitanju sa liste vitalnih interesa. U tom slučaju će se slediti procedura opisana u stavu "b" u daljem tekstu.

Predsedavajući i potpredsedavajući moraju doneti odluku u roku od jedne sedmice.

Ukoliko većina svakog kluba koji ima delegate u Veću naroda glasa za takve zakone ili druge propise ili akte, smatraće se da su oni usvojeni.

Ukoliko se u Veću naroda postigne saglasnost o amandmanima takav zakon, propis ili akt se ponovo podnosi Narodnoj skupštini na odobravanje.

Ukoliko saglasnost nije moguća u Veću naroda ili ukoliko se na predlog amandmana ne dobije saglasnost formiraće se zajednička komisija od predstavnika Narodne skupštine i Veća naroda. Zajednička komisija je sastavljena na paritetnom osnovu i odluke donosi konsenzusom. Zajednička komisija usaglašava tekst zakona.

Ukoliko se tekst zakona usaglasi zakon se smatra usvojenim.

Ukoliko se ne postigne saglasnost, zakon neće biti usvojen, te se isti vraća predlagaču na novi postupak. U tom slučaju predlagač ne može ponovo podneti isti tekst zakona, propisa ili akta.

b) Procedure za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes ukoliko je odlučeno 2/3 većinom jednog od klubova konstitutivnih naroda u Veću naroda.

U slučaju da 2/3 jednog od klubova konstitutivnih naroda u Veću naroda odluči da se zakon, akt ili propis odnosi na vitalni interes, zakon će razmatrati Veće naroda.

Ukoliko većina svakog kluba zastupljenog u Veću naroda glasa za taj zakon, drugi propis ili akt, isti se smatra usvojenim.

Ukoliko se Veće naroda usaglasi o amandmanima, zakon, propis ili akt se ponovo dostavlja na odobrenje Narodnoj skupštini.

Ukoliko zajednička komisija iz tačke a) ne postigne saglasnost, pitanje se prosleđuje Ustavnom sudu Republike Srpske da doneše konačnu odluku da li se predmetni zakon odnosi na vitalni interes jednog od konstitutivnih naroda.

Veće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske odlučuje o prihvatljivosti takvih slučajeva 2/3 većinom u roku od jedne sedmice, a u roku od mesec dana odlučuje o meritumu slučajeva koji se smatraju prihvatljivim.

U slučaju da proceduru prema **stavu b.** pokrene 2/3 većina jednog od klubova, potreban je glas najmanje dvojice sudija da bi sud odlučio da se radi o vitalnom interesu.

Ukoliko Sud doneše pozitivnu odluku o vitalnom interesu, taj zakon se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagač ne može ponovo dostaviti isti tekst zakona, propisa ili akta.

U slučaju da Sud odluči da se predmetni zakon ne odnosi na vitalni interes, smatra se da je zakon usvojen/biće usvojen prostom većinom.

Boldovani tekst je izmenjen Odlukom Visokog predstavnika broj: 150/02.

## **Amandman LXXXIII**

1. U stavu 2. člana 80. Ustava reč "Potpredsednici" zamenjuje se rečima "Dva potpredsednika Republike".

Predsednik ima dva potpredsednika iz različitih konstitutivnih naroda.

2. U tački 5. Amandmana **XL** na Ustav reči "i potpredsednika" zamenjuju se rečima "i potpredsednike".

3. Stav 2. tačke 5. Amandmana **XL** na Ustav briše se.

4. Predsednik Republike i potpredsednici Republike direktno se biraju sa liste kandidata za predsednika Republike Srpske, tako što je za predsednika izabran kandidat koji ostvari najveći broj glasova, a za potpredsednike su izabrani kandidati iz druga dva konstitutivna naroda koji imaju najveći broj glasova iza izabranog predsednika Republike.

5. Tačkom 1. dopunjava se član 80. Ustava i tačkama 2. i 3. menja se Amandman **XL** na Ustav. Tačkom 4. dopunjaje se tačka 5. Amandmana **XL** na Ustav.

## **Amandman LXXXIV**

1. Predsednik i potpredsednici Vlade ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Nakon potpunog sproveđenja Aneksa 7. najmanje 15% članova Vlade mora biti iz reda jednog konstitutivnog naroda. Najmanje 35% članova Vlade mora biti iz dva konstitutivna naroda. Jedan član Vlade mora biti iz reda Ostalih.

U prelaznom periodu do potpunog sproveđenja Aneksa 7., Vlada Republike Srpske (predsednik Vlade i 16 ministara) sastoji se od osam ministara iz reda srpskog, pet iz reda bošnjačkog i tri iz reda hrvatskog naroda. Jednog ministra iz reda Ostalih može imenovati predsednik Vlade iz kvote najbrojnijeg konstitutivnog naroda.

Vlada ima predsednika Vlade, koji ima dva zamenka iz različitih konstitutivnih naroda, koji se biraju iz reda ministara.

2. Ovim amandmanom dopunjava se član 92. Ustava.

## **Amandman LXXXV**

**Konstitutivni narodi i grupa Ostalih će biti proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u Republici Srpskoj.**

**Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u potpunosti ne sprovede, u skladu sa Zakonom o državnoj službi Bosne i Hercegovine. Ovaj opšti princip će se precizirati entitetskim zakonima. Ti zakoni će utvrditi konkretne rokove i regulisati gore pomenuti princip u skladu sa regionalnom etničkom strukturu entiteta.**

**"Javne institucije", kao što je to pomenuto u gornjem tekstu, su ministarstva u Vladi Republike Srpske, opštinski organi vlasti, okružni sudovi u Republici Srpskoj, kao i opštinski sudovi u Republici Srpskoj.**

**Ovim amandmanom dopunjava se član 97. Ustava Republike Srpske.**

Tekst ovog amandmana utvrđen je Odlukom Visokog predstavnika broj: 150/02.

**Amandman LXXXVI**

1. Član 98. Ustava briše se.
2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba.

**Amandman LXXXVII**

1. Član 99. Ustava briše se.
2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

**Amandman LXXXVIII**

1. Ustavni sud:
  - 1) odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata Narodne skupštine sa odredbama Ustava o zaštiti vitalnih interesa konstitutivnih naroda.
2. Ustavni sud Republike Srpske maksimalno ima devet članova.

Veće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske osniva se kako bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa u proceduri opisanoj u Amandmanu **LXXXII**. Ovo veće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.

Veće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda Ostalih. Sudije bira Narodna skupština Republike Srpske i Veće naroda.

3. Tačkom 1. dopunjava se član 115., tačkom 2. dopunjava se član 116. Ustava.

**Amandman LXXXIX**

1. O predlogu akta o promeni Ustava odlučuju Narodna skupština i Veće naroda.
2. Promena Ustava usvojena je ako za nju glasa najmanje dve trećine od ukupnog broja narodnih poslanika i većina članova Veća naroda iz svakog konstitutivnog naroda i Ostalih.
3. Ovim amandmanom zamenjuju se st. 1. i 2. člana 135. Ustava.

**Amandman XC**

1. Član 138. Ustava briše se.

2. Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

### **Amandman XCII**

1. Od datuma usvajanja amandmana na Ustave entiteta, Ustavna komisija Republike Srpske (koju je formirao Visoki predstavnik) će se pridržavati principa sadržanih u ovom dokumentu.

2. Nakon sledećih opštinskih izbora konačan način biranja članova u Veću naroda uređuje Narodna skupština i Veće naroda.

### **Amandman XCII**

**U stavu 2. člana 83. izmenjenog i dopunjenoj tačkama 4. i 5. Amandmana XL, reči "vreme od pet godina" zamenjuju se rečima "vreme od četiri godine".**

**Ovim amandmanom menja se član 83. Ustava Republike Srpske.**

Tekst ovog amandmana utvrđen je Odlukom Visokog predstavnika broj: 150/02.

Amandmani objavljeni u "Službenom glasniku Republike Srpske" broj 98/03 od 29.11.2003. god.

### **AMANDMANI CVI-CXIII NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE**

**Ovi amandmani čine sastavni deo Ustava Republike Srpske i stupaju na snagu danom njihovog proglašenja.**

#### **Amandman CVI (106)**

Član 68. tačka 3. mijenja se i glasi:

"3. mjere iz svoje nadležnosti za slučaj ratnog stanja i vanrednog stanja koje proglose institucije Bosne i Hercegovine, kao i mjere z aslučaj vanrednog stanja koje proglose institucije Republike Srpske.

Odredbe tačke 3. ovog člana se ne odnose na upotrebu vojske i druge mjere iz nadležnosti Bosne i Hercegovine".

#### **Amandman CVII (107)**

Član 70. stav 3. (dopunjen i izmijenjen Amandmanima XXXV (35) i LXI (61), mijenja se i glasi:

"Narodna skupština, u skladu sa Ustavom i zakonom, proglašava:

Vanredno stanje za Republiku ili dio Republike u slučaju ugrožavanja bezbjednosti, uslijed elementarnih nepogoda (poplava, zemljotresa i požara), prirodnih katastrofa, epidemija, povreda ljudskih prava i sloboda i normalnog funkcionisanja ustavnih organa Republike.

Odredbe stava 3. ovog člana se ne odnose na upotrebu vojske i druge mjere iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine".

### **Amandman CVIII (108)**

Član 80. stav 2. tačka 1. tekst dopunjeno Amandmanom XL (40) mijenja se i glasi:

"Predsjednik Republike:

1. obavlja, u skladu sa ovim Ustavom i Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom, poslove iz oblasti odbrane, bezbjednosti i odnosa Republike sa drugim državama i međunarodnim organizacijama".

U članu 80. stav 2. iza tačke 1. dodaje se tačka 2. koja glasi:

"2. odobrava ograničenu upotrebu jedinica Vojske Republike Srpske kako bi se pružila pomoć civilnim vlastima u reagovanju na prirodne katastrofe i nesreće, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine".

U članu 80. stav 2. tačke 2. i 3. postaju tačke 3. i 4.

### **Amandman CIX (109)**

Član 81. stav 1. i 2. brišu se, a stav 3. se mijenja i glasi:

"Predsjednik Republike za vrijeme ratnog stanja i vanrednog stanja, kojeg proglaše institucije Bosne i Hercegovine, ako Narodna skupština ne može da se sastane, na prijedlog Vlade ili po sopstvenoj inicijativi i nakon što sasluša mišljenje predsjednika Narodne skupštine, donosi uredbe sa zakonskom snagom i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine i imenuje i razrješava funkcionere, koje bira, odnosno, imenuje i razrješava Narodna skupština".

U članu 81. stav 5. iza riječi "ratnog stanja" dodaju se riječi "koje proglaše institucije Bosne i Hercegovine", a umjesto riječi "i neposredne ratne opasnosti" zamjenjuju se riječima "vanrednog stanja".

### **Amandman CX (110)**

Član 104. mijenja se i glasi:

"Pravo je i dužnost svih građana da brane i štite teritoriju i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Prava i dužnosti građana u oblasti odbrane uređuju se posebnim zakonom".

### **Amandman CXI (111)**

Član 105. mijenja se i glasi:

"Republika Srpska ima svoju vojsku, koja je dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine i organizuje se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Vojsku Republike Srpske čini profesionalni i rezervni sastav.

**Amandman CXII (112)**

Član 106. stav 1. mijenja se i glasi:

"Vojskom Republike Srpske, u miru i ratu, komanduje kolektivno Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine i zakona".

Član 106. stav 2. se briše.

**Amandman CXIII (113)**

Član 107. se briše.

## **1336**

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., čl. 135. i 136. Ustava Republike Srpske, člana 174, člana 178. stav 1. i člana 237. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 22/05), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset devetoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2005. godine, d o n i j e l a j e

### **ODLUKU**

#### **O PROGLAŠENJU AMANDMANA CXV-CXXI NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE**

I

Proglašavaju se Amandmani CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske, koje je na osnovu člana 135. Ustava Republike Srpske usvojila Narodna skupština Republike Srpske na sjednici od 28. decembra 2005. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-822/05 Predsjednik

28. decembra 2005. godine Narodne skupštine,  
Banja Luka **Dušan Stojičić**, s.r.

#### **AMANDMANI CXV-CXXI**

#### **NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE**

#### **Amandman CXV**

U članu 68. zamijenjenim Amandmanom XXXII u tački 2. riječi: "odbranu i" briše se.

#### **Amandman CXVI**

U članu 80. stav 2. tačka 1. zamijenjena Amandmanom CVIII, riječ: "odbrane" briše se.

U istom članu stav 2. dopunjениm Amandmanom CVIII tačka 2. briše se.

#### **Amandman CXVII**

U članu 104. stav 2. zamijenjen Amandmanom CX, briše se.

#### **Amandman CXVIII**

Član 105. zamijenjen Amandmanom CXI briše se.

#### **Amandman CXIX**

Član 106. zamijenjen Amandmanom CXII briše se.

#### **Amandman CXX**

I - St. 1, 2. i 3. člana 116. Ustava briše se.

II - Ovim amandmanom stavlja se van snage navedena odredba Ustava.

#### **Amandman CXXI**

I - U tački 2. Amandmana LXXXVIII riječ: "maksimalno" briše se.

II - Ovim amandmanom mijenja se Amandman LXXXVIII na Ustav.

## **1337**

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2., čl. 136. i 140. Ustava Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset devetoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2005. godine, d o n i j e l a j e

### **ODLUKU**

#### **O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA ZA SPROVOĐENJE AMANDMANA CXV-CXXI**

#### **NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE**

Proglašava se Ustavni zakon za sprovođenje Amandmana CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. decembra 2005. godine.

Broj: 01-823/05 Predsjednik

28. decembra 2005. godine Narodne skupštine,

Banja Luka **Dušan Stojičić**, s.r.

## **1338**

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. i člana 140. Ustava Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadeset devetoj posebnoj sjednici, održanoj 28. decembra 2005. godine, d o n i j e l a j e

### **USTAVNI ZAKON**

#### **ZA SPROVOĐENJE AMANDMANA CXV-CXXI**

#### **NA USTAV REPUBLIKE SRPSKE**

Član 1.

Amandmani CXV-CXXI na Ustav Republike Srpske (u daljem tekstu: Amandmani) primjenjuju se od dana kada ih proglaši Narodna skupština.

Član 2.

Ovaj ustavni zakon stupa na snagu kada ga, istovremeno sa proglašenjem Amandmana, proglaši Narodna skupština Republike Srpske.

Broj: 01-823/05 Predsjednik  
28. decembra 2005. godine Narodne skupštine,  
Banja Luka **Dušan Stojičić**, s.r.